

Sebapadi sa Maemo

Sesotho

Mohato

2B



Erlina Makhalemele



Medumo

tl, th

Poeletso

ny, kg

Sebapadi sa Maemo

Sesotho

Mohato: 2B

ISBN: 978-1-77981-628-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Erlina Makhalemele

Motshwantshisi: Mose Dhladhla

Moralo le sebopeliso: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya pele: 2023.

Sebapadi sa Maemo



Erlina Makhalemele

Katleho ke mosetsana ya thabelang ho
bapala bolo ya maoto. Sena se ne se etsa
nkgono a halefe ka mehla.





Katleho o ne a thabela le ho e sheba thelebesheneng ha e bapala. O ile a kopa ntatae ho mo rekela dieta tsa ho bapala bolo.

O ne a kena lebaleng le bashemane. Ba ne ba mo tlatlapa ka dipuo ebile ba mo kgothometsa.






Katleho o nea dula a ikgothatsa ka ho bapala lebaleng habo. Abuti wa hae a bapala le yena ho mo thusa.


Hae nkgono o ne a mo omanyane e bile a mo nyedisa. A bolela hore o tlo pata diata. Diata tsa ho bapala bolo ya bashemane.






O ne a thalatsa ha bashemane ba bapala. A kena ka lebaleng ka kgang. O ne a batla ho bapala ka pelo ya hae kaofela.

Sena se ne se halefisa bashemane. Ba ne ba tlatlapa Katleho le ho feta. Feela Katleho o ne a sa kgaotse.





Katleho a nna a kgothala ho bapala lapeng habo a sa natse dinyediso. A kgothala, a bapala le ha a le mong.

Ka tsatsi le leng sehlopha sa hloka sebapadi, sa ithola se kopa Katleho ho kena lebaleng. Ba se ke ba hloka ho mo qeka ho tla bapala.





Katleho o ne a matha lebala kaofela, a le mafolofolo. Katleho a hlaba ntlha, sehlopha sa hlola! batho ba hoa! Ka..tle..hoo....!!.

Ho tloha letsatsing leo bashemane ba thabela ho raha bolo le yena. Ba amohela hore Katleho ke sebakadi sa bolo ya maoto.





Katleho o ile a fumana kgau ya tlotlo. Abuti wa hae o ne a le teng ho tlo mo thoholetsa.

Nkgono le yena o ne a thabile haholo. A lebetse hore o ne a sa rate ha Katleho a bapala bolo le bashemane.

Katleho ya e ba thatohatsi bolong. Bohle ba mo tlotla. Bashemane ba thabela ho bapala le Katleho.





Baahi ba motse ba ne ba babatsa
mosetsana ya rahang bolo le bashemane.
Batho ba baholo ba rata ho bona mosetsana
ya rahang bolo le bashemane

Katleho e ne e se e le setho sa ka mehla sa papadi ya bolo ya maoto. Ha a le siyo lebaleng, sehlopha se ne se ikutlwa se sa fella.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTANO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlalisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

